

МКДОУ «Детский сад №12 «Мичил» с.Намцы Намского улуса

Сценарий выпускного бала

Воспитатель

Никонова Прасковья Тарасовна

2016г

СЦЕНАРИЙ Выпускной бал 2016г

-(фанфар тыабыыр, ведуцайдар киирэллэр)

Утуо кунунэн кунду Тороппуттэр, иитээччилэр уонна озолор!

- Норуон – норгуй! Уруй-айхал! *(Фанфар)*

Бугун биьиги манна муьуннубут уеруулээх, биир еттунэн хомолтолоох, - озолорбут детсадтарын бутэрэн уерэх-билии эйгэтигэр аттанар тугэннэрин бэлиэтии.

- Ытыс дохсун тыабынан корсун, биьиги уьуйааммыт киэн туттар иитиллээччилэрин, 2016с. выпускниктарын *(Буги-буги ункуу)*

(фанфар тыабынан диктор санатынан оьолор киирэн тураллар)

1. Бриллиантовые нотки международной курэх 3 региональной «Зима начинается с Якутии» фестивалин 2 степеннээх лауреата, Улуустаазы «Аман ес» кыайыылааза, мелодист Валерий Егоров «Ырыа кустуга» конкурсун кэскиллээх ырыабыт анал аат хабаайына, «Радуга детство» 2016 с. 1 степеннээх лауреата, улуустаазы «Кыталык куо» кыргыттар курэхтэрин- «Чэмэлиинэ куота»- **Уйгууна Дивдевилова.**
2. Бриллиантовые нотки международной курэх 2 степеннээх лауреата, Бриллиантовые нотки фольклорнай жанрын 1 степеннээх дипломана, Саха республикатын культуратын туйгунун Ефросинья Соколова кэриэтигэр аналлаах фольклор фестивалын кыайыылааба, мелодист- Капиталина Семенова «Ырыа ыллыгынан» курэх 3 степеннээх лауреата, Улуустаазы Аммосовскай аазы 3 степеннээх лауреата, «Одаренные дети» проект иьинэн ытыллыбыт 1 Республиканскай «Лего мир» курэх 2 степеннээх дипломана, улуустаазы «Аман ес» кыайыылааза, «Радуга детство» 2016 с. 1 степеннээх лауреата, «Боотурдар» ансамбыл солиьа **Ваня Винокуров.**
3. «Радуга детство» 2015 сылга дипломант 1 степени, «Радуга детство» 2016 сылга лауреат 1 степени, улуустаазы «Аман ес» кыайыылааза **Влада Дьяконова.**
4. Бриллиантовые нотки международной курэх 2 степеннээх лауреата, «Одаренные дети» проект иьинэн ытыллыбыт 1 Республиканскай «Лего мир» курэх 2 степеннээх дипломана, бастакы республиканскай «Образ зимы » урууьу конкурсун анал аат хабаайына, мелодист- Капиталина Семенова «Ырыа ыллыгынан» курэх 3 степеннээх лауреата, «Аман ес» кыайыылааза, «Радуга детство» 2016 с. 1 степеннээх лауреата, «Боотурдар» ансамбыл солиьа - **Арсений Семенов.**
5. Бриллиантовые нотки международной курэх 3 региональной «Зима начинается с Якутии» фестиваль 2 степеннээх лауреата, «Одаренные дети» проект иьинэн ытыллыбыт 1 Республиканскай «Тиин мэйии» курэх кыттыылааза, Улуустаазы «Аман ес» кыайыылааза, «Мир пазлов» фестиваль кыттыылааза, «Радуга детство» 2016 с. 1 степеннээх лауреата – **Анжелика Ядрихинская.**
6. Бриллиантовые нотки международной курэх 2 степеннээх лауреата, Бриллиантовые нотки фольклорнай жанрын 1 степеннээх дипломана, мелодист- Капиталина Семенова «Ырыа ыллыгынан» курэх 3 степеннээх лауреата, «Одаренные дети» проект иьинэн ытыллыбыт 1 Республиканскай «Лего мир» курэх 2 степеннээх дипломана, мелодист- «Радуга детство» 2016 с. 1 степеннээх лауреата, «Боотурдар» ансамбыл солиьа – **Стасик Замятин.**

7. Бриллиантовые нотки международной курэх 2 степеннээх лауреата, мелодист-Капиталина Семенова республиканской «Ырыа ыллыгынан» курэх 3 степеннээх лауреата, «Одаренные дети» проект ибинэн ытыллыбыт 1 Республиканской «Лего мир» курэх 2 степеннээх дипломана, Улуустаазы Аммосовской аазы кыттылаза, Саха республикатын культуратын туйгунун Ефросинья Соколова кэриэтигэр аналлаах фольклор фестивалын кыттылааза, «Радуга детство» 2016 с. 1 степеннээх лауреата, «Боотурдар» ансамбыл солиһа – **Стасик Охлопков.**
8. Бриллиантовые нотки международной курэх 2 степеннээх лауреата, мелодист-Капиталина Семенова республиканской «Ырыа ыллыгынан» курэх 3 степеннээх лауреата, «Радуга детство» 2016 с. 1 степеннээх лауреата, «Боотурдар» ансамбыл солиһа- **Слава Максимов**
9. Бриллиантовые нотки международной курэх 2 степеннээх лауреата, мелодист-Капиталина Семенова республиканской «Ырыа ыллыгынан» курэх 3 степеннээх лауреата, Нам селотун детсадын озолорун ибинэн ытыллыбыт «Кэнчээри» физкультурнай фестиваль курэһэр ырааһы быраһыыга 2 миэстэ, 30метрэһэ сууруу кыайылааһа, «Радуга детство» 2016 с. 1 степеннээх лауреата, «Боотурдар» ансамбыл солиһа-**Давид Колмогоров.**
10. Мелодист Валерий Егоров «Ырыа кустуга» конкурсун , Нам селотун детсадын озолорун ибинэн ытыллыбыт «Шахмат» курэһин кыттылааһа, «Радуга детство» 2016 с. 1 степеннээх лауреата-**Дима Семенов.**

*(Лента баайаллар иитээччилэр.
«Оскуолаза барабын» ховоон бары.)*

-Озолоор, бугунну утуо куммутугэр уоруубутун уллэстэ кэллилэр элбэх ыалдыттар, эьиги торошпугтэргит уонна иитээччилэргит:

1. Эзэрдэ тылын этэригэр кердеьебут биьиги детсадпыт сэбиэдиссэйэйигэр Саргылана Николаевна,

- Оной-соной керсубут

Отон курдук бэйэбит

Озо саадын биьигэр

Олус бэккэ иитиллэн

Дьарыктарга иьийэн

дорзооннордуун дозордобон

Цифралардыын сырсыьан

Оттомнонон улааттыбыт.

-Этин эрэ озолоор, эьиги улааттыгыт, детсадкытын бутэрдигит анны хана баразыт, тугу гыназыт? (*Оскуолаза барабыт, уэрэнээччи буолабыт*)

- сеп **оскуола** диэн тугуй, оскуолаза тугу гынабыт? Билигин оонньоохпуг. Мин этэбин, эьиги сеп буоллазына ытыскытын таьыназыт, сыьа буоллазына атаххытын тыаьатазыт.

- Бугун бырааьынньыкка кэлэрбэр уорэ-кото кэлбитим

- оскуолаза эбиэттээн баран утуйабын.

- Переменаза сынньаназын.
- Уруокка оонньуубут.
- Оскуола наһаа улахан
- оскуолаза барарбар котохторон тийиэм
- Элбэх кэмпиегт, шоколад сиир оһо тийэ ыалдыбат буолар
- сайын хаар туьэр
- Оскуолаба куруук 5 сыанаба уерэниэм
- Уруокка чуумпуран истэбит
- Оскуолаза воспитатель уерэтэр.
- улааттахпына президент буолуом.

-Маладыастар, оскуолаза барарга бэлэммит?!

Онтон эыигиттэн ким ахсааны аабары сатыырый? Буквалары ким билэрий? (оһолор хаьытыыллар).

Ити мин эыги оскуола быраабылатын тоьо билэллэрин бэрибиэркэлээтим. Ол курдук 1 быраабыла: «эппиегттиэн иннинэ илиигин уун!»,

2-с быраабыла: «Уруокка учуутал кэпсиин чуумпуран иьит!».

3 –с быраабыла: «Уруокка хойутаама, уерэххин кетутумэ!»

Ессе ханнык быраабыла баарый уерэнээччигэ?

1. Алгыс тылларын, эьэрдэлэрин тиэрдэллэригэр тыл бэриллэр биьиги торошуттэрбитигэр -....

- (Иннилэригэр буквалар сыталлар, тыл таьаараллар.)

-

- оһолоор, уерэнээччи оскуолаба тугу гынарый? (аабар, суоттуур, ыллыыр, оһолору кытары билсиейэр...) ити барыта биир тылынан –улэ дэнэр. Уерэнээччи оскуолаба хас кун ахсын сарсыарда эрдэ туран улэлии кэлэр. Онтон ким быьаарыабай «оценка» диэн тылы. Истибиккит? Учугэй оценоканы улэьит оһо ылар. Сурэьэ суох, уерэнэ кэлбэт, дыэтигэр олорор оһо сыанаба тиксибэт. Эыги хас сыанаба уерэниэххитин бабараьыт?

- билигин теье ахсааны билэргитин бэрибиэркэлиэхпит. Онно анаан кыратык оонньуохпут. Турдубут.

- барыта хас уол оһо баарый?

Оччото миэстэбитигэр ыстанаьыт.

- Хас кыыс баарый бугун? Ытыс таьынаьыт.
- Хас туннук баарый? Приседанье.
- Треугольник хас муннуктаазый? Ытыс таьынаьыт.
- **Уерэнээччи** диэн тыл хас суьуехтээзий.
- Ыт хас тебелеезуй? Приседанье.

(Муз номер Ырыа _____)

-Кунду озолорбут, бииргэ уербут-кепсут сылларгыт биллибэккэ ааьа озуста. Бугун эыги сылдыьыт озо сааскыт уьуйааныттан араьсар тугэннит ууннэ, уьуйаанна сылдыар

кэмнитигэр элбэх дозордоннугут, угуьу билэн толкуйдуур сыаналыыр-ырыналыыр буоллугут. Маннык ырыа-тойук аргыстаах, кун санаалаах, айыы дьонун курдук ,утуе дьон буола улаатаргытыгар базарабыт!

- Ырыа-хобоон алыптаах аартыга арылынназа буоллун диэн эьизэхэ алгыспытын этэбит!